



Broj: 02-05-17550-1/11  
Sarajevo, 18.05.2011. godine

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na **17.** sjednici održanoj **18.05.2011.** godine, donijela je sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, donese zakon iz tačke 1. ovog Zaključka, po skraćenom postupku.

**P R E M I J E R**

**Fikret Musić**

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo finansija
5. Evidencija
6. A r h i v a



web: <http://vlada.ks.gov.ba>  
e-mail: [premijer@ks.gov.ba](mailto:premijer@ks.gov.ba);  
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070  
Fax: + 387 (0) 33 562-211  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
**Office for legislature of Sarajevo**  
**Canton Government**

05-43-2011

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

**KANTON SARAJEVO Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo**

Broj: 09-02-15724/11 Sarajevo, 04.05.2011. godine

KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO FINANSIJA

**PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama.-**

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/06-Novi prečišćeni tekst), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

**MIŠLJENJE**

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama po pitanju njegove usklađenosti sa ustavom i drugim pozitivno-pravnim propisima koji uređuju ovu oblast.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06-Novi prečišćeni tekst), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKRETAR

Almed Ljubović, dipl.pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>  
e-mail: [ured@ks.gov.ba](mailto:ured@ks.gov.ba)  
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448  
Sarajevo, Hamida Dizdara 1



Bosna i Hercegovina Federacija  
Bosne i Hercegovine KANTON  
**SARAJEVO** Ministarstvo pravde i  
uprave



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-02-15723/11. Sarajevo,  
28.04.2011.godine

## MINISTARSTVO FINANSIJA

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda i drugim međunarodnim dokumentima kojima su regulisana ljudska prava i osnovne slobode**

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br.7/08 , 16/08-Ispravka i broj 14/10) i člana 4.Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/06-Novi prečišćeni tekst), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama i daje slijedeće

### M I Š L J E N J E

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama nije u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

DOSTAVLJENO 1  
.Naslovu 2.Arhiva



e-mail: [pravda@ks.gov.ba](mailto:pravda@ks.gov.ba); [www.ks.gov.ba/jf](http://www.ks.gov.ba/jf) Tel: + 387 (0)  
33 562-083, Fax: + 387 (0)33^2-241 Sarajevo, Reisa  
Džemaludirija\*ČatfševTća 1

TOV

i i -

DIN EN ISO 9001:2000  
Zertifikat 15 100 53666

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
VLADA

ZAKON  
o izmjeni Zakona o sudskim taksama  
(Prijedlog)

**Sarajevo, maj 2011.godine**

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od \_\_\_\_\_2011. godine donijela je

**ZAKON**  
**o izmjeni Zakona o sudskim taksama**

**Član 1.**

**U Zakonu o sudskim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 21/09 i 29/09) u članu 9. stav (1) tačka j) riječi: „invalidi civilne zaštite“, zamjenjuju se riječima: „civilne žrtve rata“.**

**Član 2.**

**Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.**

**Broj:**  
**Sarajevo,**

PREDSJEDAVAJUĆA  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO  
Prof.dr. Mirjana Malić

# Obrazloženje

## **Pravni osnov**

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama sadržan je u odredbama člana 18. b) Ustava Kantona Sarajevo, kojim je utvrđeno da Skupština Kantona Sarajevo donosi zakone iz svoje nadležnosti.

## **II Razlog za donošenje zakona**

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama rezultat je opredjeljenja predlagača za otklanjanje tehničke greške u članu 9. stav (1) tačka j) Zakona o sudskim taksama. Ova tehnička greška u primjeni stvara ozbiljne pravne nedoumice u smislu koje kategorije i u kojem obimu su oslobođene plaćanja sudske takse.

Naime, u članu 9. stav (1) tačka j) navedene su riječi „invalidi civilne zaštite“, kao lica koja su oslobođena plaćanja sudske takse, a da ove kategorije (statusa) u primjenjenom pravu nema.

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom utvrđena je kategorija „civilne žrtve rata“, a „invalidi civilne zaštite“ ostvaruju pravo shodno ovom zakonskom propisu.

Napominje se, da je u svim segmentima društva do sada kategorija civilne žrtve rata oslobođena obaveze plaćanja takse po ovom osnovu, ali pravna dilema je nastupila u sporadičnim pravnim postupcima koje vode lica kojima je priznat status civilne žrtve rata.

Zbog svega toga, predlagač predlaže u tehničkom smislu izmjenju riječi u članu 9. stav (1) tačka j) tako da se riječi „invalidi civilne zaštite“, zamjenjuju riječima „civilne žrtve rata“, kao opće poznate statusne kategorije.


## **III Finansijska sredstva**

Za primjenu ovog Zakona nisu potrebna finansijska sredstva, a kako se radi o otklanjanju tehničke greške, uz napomenu da su civilne žrtve rata u vrlo rijetkim slučajevima plaćale taksu, prihod Budžeta Kantona po ovom osnovu neće biti znatno umanjen.

## **Razlozi da donošenje Zakona po skraćenom postupku**

Predlaže se donošenje Zakona po skraćenom postupku iz razloga što se ne radi o suštinskim niti izmjenama u većem obimu, već o tehničkoj ispravci koja ne mijenja suštinu niti jedne odredbe Zakona o sudskim taksama.

S obzirom na naprijed navedeno, predlagač smatra da je ova tehnička ispravka nužna i predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo, kao zakonodavnom tijelu, da je prihvati u navedenoj formi.



# SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XIV – Broj 29

Četvrtak, 22. oktobra 2009. godine  
S A R A J E V O

ISSN 1512-7052

## KANTON SARAJEVO

### Skupština Kantona

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMAMA

##### Član 1.

U članu 9. Zakona iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

(4) Obaveze dostavljanja dokaza o plaćenju sudskoj taksi prilikom podnošenja podneska u sporovima male vrijednosti oslobođeni su javna preduzeća, ustanove i službe čiji osnivači su organi iz stava 1. tačka a), b), c), d) i e) ovog člana. Plaćanje sudske takse pada na teret one strane koja nije uspjela u sporu. Sudska taksa u ovim sporovima se plaća u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti sudske odluke, a ukoliko se ne plati u tom roku prinudnoj naplati sudske takse pristupiće se u skladu sa odredbama ovog Zakona.

##### Član 2.

U tarifi sudskih taksi u odjelu DIO PRVI, PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK, Tarifni broj 1. (taksa za podneske) u tački (7) riječ "tužbu", zamjenjuje se riječju "žalbu".

##### Član 3.

U tarifnom broju 1. stav 1. tačke a), b), c), d), f), g) i h) zamjenjuju se tačkama a), b) i c) koje glase:

- do 1000,00 KM vrijednosti 5% takse,
- do 5000,00 KM vrijednosti 4% takse,
- na iznose preko 5000,00 KM vrijednosti 3% takse, a najviše 10000,00 KM takse.

##### Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26152/09  
22. oktobra 2009. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOSŁJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U KANTONU SARAJEVO

##### Član 1.

U Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/04) u članu 4. stav 2. iza riječi: "Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice" otvara se zagrada i dodaju riječi: "u daljnjem tekstu: Ministarstvo" i zatvara zagrada.

##### Član 2.

U članu 5. stav 1. alineja 6. mijenja se i glasi: "- stimulisanje zapošljavanja demobiliziranih branilaca Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima koji uređuju prava ove kategorije građana".

##### Član 3.

U članu 6. stav 1. alineja 7. mijenja se i glasi: "- finansiranje i sufinansiranje programa samozapošljavanja odnosno programa za mikro i porodična preduzeća".

Alineja 8. briše se.

Dosadašnja alineja 9. postaje alineja 8.

##### Član 4.

U članu 7. stav 1. riječi: "Vlade Kantona" brišu se. Stavovi 2., 3. i 4., brišu se.

##### Član 5.

Član 8. briše se.

##### Član 6.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Programom se, pored definisanja pojedinačnih podsticajnih mjera, utvrđuju i finansijska sredstva, kriteriji i rokovi realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera.

Kantonalna služba u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Programa objavljuje javni poziv za učestvovanje u realizaciji

Član 5.

(Vrijeme nastanka obaveze plaćanja takse)

Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, taksena obaveza nastaje:

- a) za podneske - danom njihovog podnošenja;
- b) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi, od dana dostavljanja pismene obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostava vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi;
- c) za sudske nagodbe - kada se zaključe;
- d) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donošenja rješenja o nasljeđivanju;
- e) u postupku stečaja - danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku stečaja;
- f) u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka;
- g) za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
- h) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

Član 6.

(Izuzeci od obaveze plaćanja takse)

- (1) Izuzetno od obaveze iz člana 3. ovog zakona, za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena.
- (2) Taksena obaveza iz stava (1) ovog člana nastaje danom donošenja odluke.

Član 7.

(Način plaćanja takse)

- (1) Takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markama.
- (2) Takse se plaćaju u gotovom novcu ako je iznos takse veći od 50 KM.

Član 8.

(Rok zastare naplate takse)

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od pet (5) godina od dana nastanka taksene obaveze.

DIO DRUGI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 9.

(Oslobođeni od obaveze plaćanja takse)

- (1) Od plaćanja takse oslobođeni su:
  - a) država Bosna i Hercegovina i njeni organi;
  - b) entiteti i njihovi organi;
  - c) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
  - d) kantoni i njihovi organi;
  - e) jedinice lokalne samouprave;
  - f) ustanove za socijalnu zaštitu;
  - g) izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja;
  - h) učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja;
  - i) lice u sporu u vezi s ostvarivanjem njegovih prava iz radnog odnosa;
  - j) vojni invalidi i invalidi civilne zaštite, lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca i pripadnika civilne zaštite;
  - k) stranke koje spor riješe medijacijom.

(2) Takse za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu kantonalnim organima, ustanovama ili fondacijama, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama.

(3) Strano fizičko i pravno lice je oslobođeno plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine.

Član 10.

(Kada se po zakonu ne plaća sudska taksa)

- (1) U zemljišno-knjižnim postupcima ne plaća se taksa za:
  - a) upis opravdanja predbilježbe;
  - b) potpuno ili djelimično brisanje nekog upisanog prava;
  - c) službene radnje u postupku uređenja, zasnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivicom titulara prava, u postupku usklađivanja zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem, kao i u postupku za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ukoliko se